

242.

Na osnovu čl. 9 i 10 Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći („Službeni list CG” ,broj 49/08), Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog staranja, donosi

**PRAVILNIK
O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, KADRA I OPREME KOJE MORAJU DA
ISPUNJAVAJU JEDINICE I PODSTANICE ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ, NAČINU
RADA I
BROJU TIMOVA HITNE MEDICINSKE POMOĆI**

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu prostora, kadra i opreme, koje moraju da ispunjavaju jedinice i podstanice za hitnu medicinsku pomoć (u daljem tekstu: hitna pomoć), način rada i broj timova hitne pomoći, tehničke karakteristike i medicinsko - tehnička oprema reanimobila i vozila za hitan sanitetski transport i lijekovi koji se koriste za hitan sanitetski transport.

Član 2

Opšti, higijenski i drugi uslovi koji se odnose na objekte u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost propisani Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu standarda, normativa i načina ostvarivanja primarne zdravstvene zaštite preko izabranog tima doktora ili izabranog doktora („Službeni list CG”, broj 10/08), shodno se primjenjuju i na jedinice i podstanice za hitnu pomoć.

Član 3

Medicinska i nemedicinska oprema koja se koristi u pružanju hitne pomoći mora da ispunjava CE standarde i da ima potvrdu o redovnom servisiranju.

II POSEBNI USLOVI

Član 4

Pored opštih uslova, jedinice i podstanice za hitnu pomoć treba da ispunjavaju i posebne uslove:

A. JEDINICA ZA HITNU POMOĆ

1. KADAR:

1) TIM U JEDINICI ZA HITNU

POMOĆ

a) doktor specijalista urgentne medicine ili specijalista opšte/porodične medicine, specijalista interne medicine, pedijatar, hirurg ili anesteziolog, koji imaju završenu edukaciju iz pružanja hitne pomoći;

b) dvije medicinske sestre/medicinski tehničari, od kojih je jedan vozač vozila hitne pomoći sa završenom edukacijom iz pružanja hitne pomoći i položenim vozačkim ispitom.

2) TIM HITNOG SANITETSKOG

TRANSPORTA

a) dvije medicinske sestre/medicinski tehničari, od kojih je jedan vozač vozila hitne pomoći sa završenom edukacijom iz pružanja hitne pomoći i položenim vozačkim ispitom.

**3) TIM U DISPEČERSKOM
ZAVODU**

CENTRU SMJEŠTEN U

a) doktor specijalista urgentne medicine ili specijalista opšte/porodične medicine, specijalista interne medicine, pedijatar, hirurg ili anesteziolog, koji imaju završenu edukaciju iz pružanja hitne pomoći i jednom godinom rada na poslovima pružanja hitne pomoći;

b) medicinska sestra/medicinski tehničar, koji imaju završenu edukaciju iz pružanja hitne pomoći i najmanje tri godine rada na poslovima pružanja hitne pomoći.

**4) TIM U DISPEČERSKOM
POMOĆ JEDINICI ZA HITNU**

CENTRU SMJEŠTEN U

a) doktor specijalista urgentne medicine ili specijalista opšte/porodične medicine, specijalista interne medicine, pedijatar, hirurg ili anesteziolog, koji imaju završenu edukaciju iz pružanja hitne pomoći i jednom godinom rada na poslovima pružanja hitne pomoći, ili medicinska sestra/medicinski tehničar, koji imaju završenu edukaciju iz pružanja hitne pomoći i najmanje tri godine rada na poslovima pružanja hitne medicinske pomoći.

2. PROSTOR:

- ordinacija površine najmanje 12 m², visine 2,40 m, glatki zid 1,80 m, prirodno i vještačko osvjetljenje 120NJ, širina ili dužina prostorije ne smiju biti manje od 3 m,
- prostorija za obradu rana površine najmanje 12 m², visine 2,40 m, glatki zid 1,80 m, prirodno i vještačko osvjetljenje 120NJ, širina ili dužina prostorije ne smiju biti manje od 3 m,
- prostorija za reanimaciju površine najmanje 12 m², visine 2,40 m, glatki zid 1,80 m, prirodno i vještačko osvjetljenje 120NJ, širina ili dužina prostorije ne smiju biti manje od 3 m,
- prostorija za praćenje bolesnika površine najmanje 12 m², visine 2,40 m, glatki zid 1,80 m, prirodno i vještačko osvjetljenje 120NJ, širina ili dužina prostorije ne smiju biti manje od 3 m,
- prostor za dijagnostiku površine najmanje 12 m², visine 2,40 m, glatki zid 1,80 m, prirodno i vještačko osvjetljenje 120NJ, širina ili dužina prostorije ne smiju biti manje od 3 m,
- prostorija za prihvata pacijenata (pult-kartoteka) površine najmanje 12 m²,
- čekaonica površine najmanje 9 m² ili najmanje 3 m² ako je koriste više od 2 doktora i može imati zajednički sanitarni čvor,
- prostorija za dispečera površine najmanje 12 m²,
- prostorija za lijekove i sanitetski materijal, treba da ima površinu koja omogućava nesmetano skladištenje lijekova i sanitetskog materijala kao i bezbjedno čuvanje. Ovaj prostor može biti višenamjenski,
- sanitarni čvor za zaposlene površine najmanje 3m², a sanitarni čvor za pacijente mora da bude prilagođen i osobama s invaliditetom (da ima ulazna vrata širine najmanje 1,10 m i rukohvate). Pristup sanitarnom čvoru za pacijente mora da bude direktno iz čekaonice,
- prostor za odmor osoblja treba da ima površinu i raspored koji treba da omogući dnevni i noćni odmor zaposlenih.

3. OPREMA:

Ordinacija: stetoskop, aparat za mjerenje krvnog pritiska na živu, test za GP BB, glukometar, perkusioni čekić, oto-oftalmoskop, lampu za pregled, negatoskop, toplomjer, radni sto, stolica za doktora (sa podešavanjem visine i mogućnošću kretanja), stolica za pregled pacijenta (bez naslona, sa vijkom), ležaj za pregled, paravan, posude za špatule „čisto-nečisto“, ormar za instrumente i lijekove, sto za instrumente, čaršave, rukavice za jednokratnu upotrebu, računar, telefon, vješaonik za odjeću, umivaonik sa toplom i hladnom vodom, tečni sapun, jednokratni papirni brisači za ruke, korpa za medicinske otpatke i korpa za druge otpatke.

Prostor za obradu rana: ležaj, ormar za instrumente i materijal, pokretni stočić, radni sto, zavojni materijal, set za šivenje i obradu rana, sredstva za dezinfekciju (alkohol, hidrogen, jod), longete, sterilne komprese, frižider za vakcine.

Prostor za reanimaciju: ležaj, defibrilator, EKG set za intubaciju (laringoskop sa tubusima), boca sa kiseonikom, aspirator.

Prostor za praćenje bolesnika: ležaj, stalak za infuziju, pokretni sto za amputiranu terapiju, stolica.

Prostor za dijagnostiku: sto i stolica za doktora ili laboranta, stolica za pacijenta, ležaj za pacijenta i sto za dijagnostičke aparate (ultrazvuk i sl.) i za uzorke bioloških materijala.

Čekaonica: stolice za pacijente, vješaonik za odjeću pacijenta i korpa za otpatke.

Prostor za prihvata pacijenata (pult-kartoteka): pult ili sto za medicinsku sestru/tehničara, stolica za medicinsku sestru/tehničara (sa podešavanjem visine i mogućnošću kretanja), ormar za odlaganje medicinske dokumentacije, računar, telefon i korpa za otpatke.

Prostor za dispečera: pult, stolice, telefon sa više ulaznih telefonskih linija, razglas, ukt radio veza, kompjuter sa štampačem.

Prostor za lijekove: ormari i police za čuvanje lijekova i frižider sa odjeljkom za zamrzavanje. Prostor za odmor osoblja: ležaj, sto i stolica.

B. PODSTANICA ZA HITNU POMOĆ

1. KADAR:

1) TIM U PODSTANICI ZA HITNU POMOC

a) doktor specijalista urgentne medicine ili specijalista opšte/porodične medicine, specijalista interne medicine, pedijatar, hirurg, anesteziolog, koji imaju završenu edukaciju iz pružanja hitne pomoći;

b) dvije medicinske sestre/medicinski tehničari, od kojih je jedan vozač vozila hitne pomoći sa završenom edukacijom iz pružanja hitne pomoći i položenim vozačkim ispitom.

Izuzetno, tim u jedinici za hitnu medicinsku pomoć, tim hitnog sanitetskog transporta i tim u podstanici za hitnu pomoć iz člana 4 ovog pravilnika, u pogledu kadra, čine i lica iz člana 28 stav 2 Zakona o hitnoj medicinskoj pomoći.

Član 6

Svaka jedinica mora da ima najmanje jedan reanimobil i jedno vozilo za hitni sanitetski transport, a podstanica najmanje jedan reanimobil.

Vozila iz stava 1 ovog člana treba da zadovolje uslove u pogledu tehničkih karakteristika i medicinske opreme, i to:

1. REANIMOBILI

a) Tehničke karakteristike

- **vrsta vozila:** kombi, spoljašnje dimenzije: dužina 4.600-5.400 mm, širina 1.800-2.200 mm, visina 2.700-2.950 mm, dimenzije bolesničkog prostora: dužina 2.450-3.600 mm, širina 1.700-2.000 mm, visina 1.800-2.050 mm, motor: 2.000-2.500/cm³, radna snaga: minimalna radna snaga 0,7knj po 20 kg težine opremljenog vozila, 5. stepenski menjač, servo upravljač, sinhron pogon 4NJD, odgovarajuće gume radijalnog tipa (ljetnje i zimske), kočnice ABS, katalizator, rezervoar za gorivo 80 L (sa jednim punjenjem goriva moguće je kod konstantnih 90km/h preći minimalno 700 km), potrošnja: konst. 90 km/h do 9,5 L, brzina: najmanja 125km/h, pregradni zid sa pokretnim prozorom, autonomno grijanje bolesničkog prostora (kod spoljne temperature od -15C zagrijavanje do +18C mora uslijediti nakon 10 min.), klima uređaj, retrovizor za vozača: spoljašnji 2 komada, lijevi i desni, sjedišta naprijed: 1+1, dodatna svjetla za maglu, jedna dodatna akumulatorska baterija zbog povećanje potrošnje električne energije, spoljašnji priključak za električnu mrežu (220V /50 Hz) za električni grijač vazduha sa termostatom, uređaj za punjenje akumulatorskih vozila, mogućnost punjenja baterija medicinske opreme. Bočna vrata bolesničkog prostora smještena s desne strane vozila, klizna (otvaraju se uz bočnu stranu vozila), mogućnost otvaranja i zatvaranja s unutrašnje i spoljašnje strane vozila. Zadnja strana bolesničkog prostora: dvokrilna, vezana za bočne strane vozila ili jednokrillna vezana za krovnu stranu vozila, mogućnost otvaranja i zatvaranja sa spoljašnje i unutrašnje strane vozila. Ako je pod bolesničkog prostora viši od 40 cm mora biti predviđena stepenica širine 70cm i dubine 15cm na mjestu pristupa u bolesnički prostor ispod bočnih vrata. Boja: bijela, s međunarodnom oznakom za hitnu pomoć.

b) Medicinska oprema

- **Torba doktora:** materijal spoljašnje strane: eloksirani aluminijum ili plastična masa otporna na mehanička oštećenja, poželjna veličina: širina 42-52 cm, visina 30-36 cm, dubina 15-17 cm, težina primjerena čestom prenosu. Unutrašnjost: prostor za smještaj opreme i pribora izveden sa stalnim i /ili promjenljivim pregradama. Minimalni sadržaj: oprema za dijagnostiku (aparati za mjerenje pritiska s manžetnama za odrasle i djecu, slušalice, neurološki čekić, lampa za pregled pupile, termometar), ampulirani lijekovi (ampularij za pregledan, siguran smještaj i brzo vađenje 4 - 50 ampula), pribor za primjenu ampuliranih lijekova (špricevi za jednokratnu upotrebu, igle, poveska, komprese od gaze, dezinfekcijsko sredstvo i sl.), lijekovi za peroralnu upotrebu, pribor za standardnu zaštitu od infekcija (rukavice, maske, naočare).

- **Torba medicinske sestre/ tehničara:** materijal spoljašnje strane: eloksirani aluminijum ili plastična masa otporna na mehanička oštećenja ili najlonsko nepropusno platno visoke otpornosti. Težina i veličina primjerena čestom prenosu i smještaju u malom prostoru. Minimalni sadržaj: sanitetski materijal (zavoji, gaze, ljepljive trake, mrežice, zavoj za opekotine i sl.), komplet zavoja za hlađenje opekotina (npr. Burn Kit), poveske za hemostazu kod traumatske amputacije ekstremiteta, plastične kesice raznih veličina za smještaj traumatski amputiranih dijelova tijela), pribor za standardnu zaštitu od infekcija (rukavice, maske, naočare), ostalo (makazice, pincete, baterijska lampa, folija za zaštitu od hlađenja i pregrijavanja, folija za prekrivanje i sl. aparat za mjerenje pritiska, slušalice, termometar).

- **Torba za reanimaciju:** Materijal spoljašnje strane: eloksirani aluminijum ili plastična masa otporna na mehanička oštećenja. Težina i veličina primjerene čestom prenosu i smještaju u mali prostor, prostor za smještaj opreme i pribora izveden sa stalnim ili promjenljivim pregradama. Sadržaj: samošireći balon s rezervoarom i odgovarajućom valvulom i providnim maskama (u veličinama za djecu i odrasle), prenosni sistem za isporuku kiseonika sa odgovarajućim priborom primjerenim djeci i odraslima: manometar, mjerac protoka, nosni kateter, maske sa rezervoarom tzv. "Ohio" maske, mogućnost pogona sisaljke za sukciju, inhalator (nebulizator), orofaringealni tubusi u veličinama od 000 - 5, nazofaringealni tubusi u veličinama za djecu i odrasle, oprema i pribor za endotrahealnu intubaciju (za djecu i odrasle): endotrahealni tubusi različite veličine od 3-9, vodilica za tubus u 2 veličine, laringoskop sa špatulama odgovarajuće veličine i oblika, ezofagealni detektor (npr. "check tube"), tzv. gumeni klin, špric za jednokratnu upotrebu a 10 ml, platnena traka ili držač tubusa, rezervne baterije za laringoskop, sisaljka za sukciju sa priborom (mogućnost pogona rukom ili nogom, prenosnog sistema za isporuku kiseonika ili električnim), mekani kateteri za sukciju u različitim veličinama za djecu i odrasle, posebno za sukciju novorođenčeta, Magillova hvataljka, pean, infuzijski rastvori, pribor za infuziju, sistem za doziranje infuzije (za djecu i odrasle), pribor za uspostavljanje venskog puta: venile 12G - 18G za odrasle, venile 18G - 25G za djecu, baby sistem, komplet za uzimanje uzoraka krvi, komplet pribora za porođaj, komplet pribora za konikotomiju, komplet pribora za ispiranje želuca.

Dodatna oprema: laringealne maske u veličinama za djecu i odrasle i /ili kombinirani tubus, pribor za torakalnu drenažu, intraosalna igla, prijenosni EKG monitor/defibrilator/ transkutani elektrostimulator sa mogućnošću snimanja 12-kanalnog EKG-a, standardne, samoljepljive elektrode za defibrilaciju i elektrostimulaciju za djecu i odrasle, napajanje: ugrađena akumulatorska baterija/baterije, akumulator vozila (12V), električna mreža (220 V, 50 Hz), rezervne baterije: mogućnost rada pod uticajem: promjenljive temperature i vlažnosti, promjenljivog pritiska, vibracija, emisije elektromagnetnih talasa, otpornost na mehanička oštećenja, težina i veličina primjerene čestom prenošu i smještaju u mali prostor, sisaljka za sukciju većeg kapaciteta, napajanje- akumulatorska baterija/baterije, akumulator vozila (12 V), električna mreža (220 V- 50Hz), prenosni pulsni oksimetar (sa senzorom i za djecu), aparat za mjerenje šećera u krvi, GPSS rapid test, aparat za kontinuiranu primjenu infuzionih rastvora i lijekova (infuzomat), grijač infuzija, prsluk za imobilizaciju i izvlačenje, daske za imobilizaciju i izvlačenje sa bočnim fiksatorima glave i kaiševima za pričvršćivanje (za odrasle i djecu), rasklopna nosila (tzv.nosila za politraumu), pripadajući pribor, mogućnost upotrebe u vodi, nosila se rasklapaju po uzdužnoj osovini, promjenljiva dužina, vakuum dušek sa ručnom pumpom najmanje dužine 180 cm, set okovratnika za imobilizaciju vratae kičme , po 3 različite veličine za djecu i odrasle, udloge za imobilizaciju veličine primjerene djeci i odraslima, platnena nosila, prijenosni respirator, prijenosni kapnometar.

c) Tehnička oprema

- elektronska sirena smještena na prednjem dijelu krova, tri plava rotacijska svjetla (dva smještena na prednjem dijelu krova i jedno smješteno na zadnjem dijelu krova), krovni ventilator smjer okretanja lijevo-desno, sistem radio-veze, priprema električne instalacije za priključak mobilnih telefona, unutrašnja obloženost bolesničkog prostora sa bočnih strana, krov, vrata, podna obloga od neklizajućeg materijala, otporna na sredstva za pranje i dezinfekciju i na mehanička oštećenja, negoriva, ostale obloge od plastičnog materijala, otporne na sredstva za pranje i dezinfekciju i na mehanička oštećenja, negoriva, termički izolovane bočne i krovne obloge, fluorescentna rasvjeta za dodatno osvjjetljenje bolesničkog prostora, pokretni reflektor koji osvjetljava odabranu radnu površinu u bolesničkom prostoru, utičnica napajanja 12V (DC), utičnica napajanja 220V, krovni nosači boca za infuziju (2 kom), centralni razvod kiseonika (podrazumijeva mogućnost inhalacije, sukcije i napajanja medicinske opreme koja koristi kiseonik), podnožje boca za kiseonik u vozačkom prostoru (2 kom), boca za kiseonik zapremine 10L (2 kom) u prostoru vozača, prostor izveden za smještaj odgovarajuće medicinske opreme, kardiološka stolica sa sigurnosnim pojasem, sklopiva, smještena na desnoj strani pregradnog zida, sjedište učvršćeno na pregradnom zidu, postavljeno u produženju uzdužne osovine i glavnih nosila, preklopna sjedišta smještena na desnoj strani bolesničkog prostora (1-2 kom), dodatna složiva nosila, glavna nosila samoutovarnog tipa na preklopnim nogama sa točkovima, podloga ispod madraca izrađena od aluminijumske ploče za potrebe oživljavanja, mogućnost fiksiranja bolesnika, hvataljke na nosilima, teleskopske ili preklopne, postolje nosila izvedeno tako da pomicanjem u raznim smjerovima omogućuje nesmetan pristup i promjenu položaja bolesnika, hvataljke za držanje ispod sjedišta, sigurnosni automatski pojasevi za sva sjedišta, prekidači za uključivanje dodatnog unutrašnjeg svjetla.

d) Ostala oprema

- pokrivači i čaršavi, prijenosna svjetiljka veće svjetlosne snage (mogućnost punjenja baterija), oprema za oslobađanje osoba iz vozila (jednostavna mehanička oprema), uređaj za gašenje požara S-6 (prah 6 kg), mapa područja (saobraćajni znaci sa oznakama naselja i udaljenosti), školska kreda ili slično za obilježavanje položaja učesnika u saobraćajnoj nesreći, posuda za dispoziciju kontaminiranog materijala, dozator sa sredstvom za dezinfekciju ruku, obrasci za vođenje medicinske i ostale dokumentacije.

2. VOZILA ZA HITNI SANITETSKI TRANSPORT

a) Tehničke karakteristike

- Vrsta vozila- kombi, spoljašnje dimenzije: dužina 4.600 - 4.700mm, širina 1.700 -2.000mm, visina 2.300 - 2. 800mm, dimenzije bolesničkog prostora: dužina 2.450 -2.900mm, širina 1.600 - 1.900mm, visina 1.400 - 1.900mm, motor: 2 000 -2 500/cm3, radna snaga: minimalna radna snaga 0,7 knj po 20 kg težine opremljenog vozila, 5.stepenski menjač, servo upravljač, sinhro pogon 4 NJD, gume: odgovarajuće gume radijalnog tipa (ljetnje i zimske), kočnice: ABS, katalizator, rezervoar za gorivo: 80 L (s jednim punjenjem goriva moguće je kod konstantnih 90 km/h preći minimalno 700 km), potrošnja: konst. 90 km/h do 9,5 L, brzina najmanja 125 km/h, pregradni zid sa pokretnim prozorom, autonomno grijanje bolesničkog prostora (kod spoljašnje temperature od -15C zagrijavanje do +18C mora uslijediti nakon 10 min.), klima uređaj, retrovizor za vozača: spoljašnji 2 komada: lijevi i desni, sjedišta naprijed: 1+1, dodatna svjetla za maglu, bočna vrata bolesničkog prostora smještena s desne strane vozila, klizna (otvaraju se uz bočnu stranu vozila), mogućnost otvaranja i zatvaranja sa spoljašnje i unutrašnje strane vozila, zadnja vrata bolesničkog prostora: dvokrilna, vezana sa bočne strane vozila ili jednokrillna vezana za krovnu stranu vozila, mogućnost otvaranja i zatvaranja sa spoljašnje i unutrašnje strane vozila. Ako je pod bolesničkog prostora viši od 40 cm mora biti predviđena stepenica širine 70 cm i dubine 15 cm na mjestu pristupa u bolesnički prostor ispod bočnih vrata. Boja - bijela sa međunarodnom oznakom za hitnu pomoć.

b) Medicinska oprema

- **Torba medicinskog tehničara:** materijal spoljašnje strane: eloksirani aluminijum ili plastična masa otporna na mehanička oštećenja ili najlonsko nepropusno platno visoke otpornosti. Minimalni sadržaj: sanitetski materijal (zavoj, gaze, mrežice, zavoj za opekotine i sl.), komplet zavoja za hlađenje opekotina, poveske za hemostazu kod traumatske amputacije ekstremiteta i plastične vrećice različitih veličina za smještanje amputiranih dijelova tijela, pribor za standardnu zaštitu od infekcija (rukavice, maske, naočare), zatim makaze, pincete, baterijska svjetiljka, folija za prekrivanje i dr.), aparat za mjerenje krvnog pritiska, slušalice, toplomjer.

Torba za reanimaciju: materijal spoljašnje strane: eloksirani aluminijum ili plastična masa otporna na mehanička oštećenja ili najlonsko nepropusno platno visoke otpornosti, prostor za smještaj opreme i pribora napravljen sa stalnim i promjenljivim pregradama. Sadržaj: samošireći balon sa rezervoarom i odgovarajućom valvulom te prozirnim maskama (veličine za djecu i odrasle), pokretni sistem za davanje kiseonika sa odgovarajućim priborom za djecu i odrasle: manometar, mjerac protoka, nosni kateteri, maske sa rezervoarom "Ohio" maske, mogućnost pogona pumpe za sukciju, inhalator, orofaringealni tubusi u svim standardnim veličinama, nazofaringealni tubusi u standardnim veličinama za djecu i odrasle, pumpa za sukciju sa priborom (mogućnost pogona rukom ili nogom, putem prenosnog sistema za isporuku kiseonika ili električnim), mekani kateteri za sukciju u različitim veličinama za djecu i odrasle, posebno za sukciju novorođenčeta, Magillova hvataljka, pean, komplet pribora za porođaj, aparat za mjerenje krvnog pritiska, slušalice, toplomjer, baterijska svjetiljka.

Dodatna oprema: rastvori za infuziju, pribor za infuziju, pribor za uspostavljanje venskog puta, kanile za odrasle i djecu, bebi sistem, prsluk za imobilizaciju i izvlačenje, daske za imobilizaciju i izvlačenje sa bočnim fiksatorima glave i kaiševima za pričvršćivanje (za odrasle i djecu), rasklopna-makazasta nošila sa pripadajućim priborom i mogućnošću upotrebe u vodi, sa rasklapanjem po uzdužnoj osovini, promjenljiva dužina, vakum madrac sa ručnom pumpom, set okovratnika za imobilizaciju vratne kičme (po tri različite veličine za djecu i odrasle), udlage za imobilizaciju veličine za djecu i odrasle, platnena nosila, pokretni pulsni oksimetar (sa senzorom za djecu i odrasle), aparat za mjerenje šećera u krvi, GP BB-rapid test, automatski spoljni defibrilator.

c) Tehnička oprema

- elektronska sirena smještena na prednjem dijelu krova vozila, tri plava rotaciona svjetla (dva smještena na prednjem dijelu krova i jedno na zadnjem dijelu krova), krovni ventilator sa smjerom okretanja lijevo-desno, sistem radio veze, priprema električne instalacije za priključak mobilnog telefona, unutrašnje obloge bolesničkog prostora za bočne zidove, krov i vrata, podna obloga od neklizajućeg materijala, otporna na sredstva za pranje, sredstva za dezinfekciju i mehanička oštećenja, termički izolovane bočne i krovne obloge, fluorescentna rasvjeta za dodatno osvijetljavanje bolesničkog prostora, utičnice napajanja 12 V (DC), krovni nosači boca za infuziju (2 kom), podnožje boce za kiseonik, boca za kiseonik zapremine 10 L u prostoru vozača, prostor izdvojen za smještaj odgovarajuće medicinske opreme, kardiološka stolica sa sigurnosnim pojasom, sklopiva, smještena na desnoj strani pregradnog zida, sjedište učvršćeno na pregradnom zidu, postavljeno u produženju uzdužne ose i glavnih nosila, sjedišta koja se preklapaju smještena na desnoj strani bolesničkog prostora (2 kom), glavna nosila sa preklopnim nogama sa točkovima, podloga ispod dušeka izrađena od aluminijumske ploče za potrebe oživljavanja, mogućnost fiksiranja bolesnika, hvataljke na nosilima preklopne, postolje nosila napravljeno tako da pomicanjem u raznim smjerovima omogućava nesmetan pristup i promjenu položaja bolesnika, hvataljke za držanje iznad sjedišta, sigurnosni automatski pojasevi za sjedišta.

d) Ostala oprema

- pokrivači i čaršavi, pokretna svjetiljka veće snage sa punjenjem baterija, oprema za oslobađanje osoba iz vozila (jednostavna mehanička oprema), autokarta, posuda za ostavljanje kontaminiranog materijala, dozer sa sredstvom za dezinfekciju ruku, obrasci za vođenje medicinske i ostale dokumentacije.

Član 7

Prevozna sredstva iz člana 6 ovog pravilnika, moraju da imaju sljedeće lijekove:

- **lijekove za parenteralnu primjenu:** adrenalin, aminofilin, amiodaron, atropin, biperiden, deksametazon, diazepam, diklofenak, furosemid, glukoza 50%, haloperidol, hioscin butilbromid, ketoprofen, klorpiramin, lidokain, metildigosin, metamazol, metilprednizolon, metoklopramid (Raglan), morfin-klorid, na-hidrogenkarbonat (8,4% + 4,2%), nalokson, oksitocin, petidin, promazin, propafenon, ranitidin, tietilperazin, tramadol, urapidil, verapamil, fiziološka i destilirana voda u ampulama za razrjeđivanje, dopamin, ketamin, adenozin, midazolam, esmeron, flumazenil, glikagon, niskomolekularni heparin, streptokinaza.

- ostale lijekove: acetilsalicilna kiselina tbl., medicinski ugalj, isosorbid dinitrat tbl., gliceriltrinitrat sprej, salbutamol sprej, paracetamol sup. za djecu, diklofenak sup. za djecu, diazepam mikrokлизме, midazolam sprej, infuzijski rastvori (sa ambalažom prilagođeni transportu/plastične vrećice), natrijum hlorid (0,9% a 500 ml; 10% a 20 ml), glukoza (5% i 10% a 500 ml), plazmaekspanderi.

III NAČIN RADA JEDINICA I PODSTANICA ZA HITNU POMOĆ

Član 8

Hitna pomoć se pruža na mjestu događaja, kao i u jedinicama hitne pomoći, neprekidno 24 sata. Tim hitne pomoći u podstanici pruža hitnu pomoć na mjestu događaja.

Član 9

Jedan tim za hitnu pomoć u jedinici, formira se na 12.000-15.000 stanovnika i pruža hitnu pomoć u toku osmočasovnog radnog vremena.

U podstanicama za hitnu pomoć - Andrijevići, Plužinama i Šavniku, hitnu pomoć, neprekidno 24 časa, pružaju timovi hitne pomoći, po rasporedu koji odredi Zavod za hitnu pomoć.

IV ZAVRŠNA ODREDBA

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-775/4

Podgorica, 07. april 2009. godine

Ministar,
doc. dr **Miodrag Radunović**, s.r.

